☐

Zumaia hizkuntza

Zumaia hizkuntza Kamerungo txadar hizkuntza da, masa hizkuntzen taldekoa. Hogeita bost zumaia hiztun baizik ez ziren 1987. urtean (1987 SIL).

Kanpo estekak

- Ethnologueko Zumaya sarrera (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=zuy)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zumaia_hizkuntza&oldid=7097004"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Català
- Français
- Piemontèis
- Tagalog
- Македонски
- Kiswahili
- English
- ไทย
- Brezhoneg
- Hrvatski

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 16 urria 2019, 03:53.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.